



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XXV–Broj 12

30.decembar/prosinac 2022.
GORAŽDE

Akontacija za IV kvartal 2022.godine
uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde” – 40 KM

1200

Na osnovu člana 33.a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00 i 5/03),
d o n o s i m:

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 1. redovnoj sjednici, održanoj 30. decembra 2022. godine.

Broj:02-02-157/22
30.12.2022.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Edin Čulov,s.r.

1201

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, člana 23. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i člana 109. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 1. redovnoj sjednici, održanoj 30. decembra 2022.g., **d o n o s i:**

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON

Član 1.

U Zakonu o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/09, 4/13 i 15/14), u poglavlju II –

Porez na imovinu, u članu 9. stav (1). tačke 9. i 10. se brišu.

U poglavlju II – Porez na imovinu, u članu 9. stav (2) se mijenja i glasi:

- (2) “Obveznik poreza na imovinu je pravno ili fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik automata za igre na sreću i stolova u kasinu ukoliko se nalaze na teritoriji grada Goražda i općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.”

U poglavlju II – Porez na imovinu, u članu 9. iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:

- (8) “Poslovnim prostorijama koje se ne koriste u smislu odredbi ovog Zakona smatraju se sve kancelarijske, ugostiteljske, trgovinske, proizvodne i druge privredne poslovne prostorije i objekti koje se ne koriste na način da se u njima obavlja registrovana privredna djelatnost.”

Član 2.

U poglavlju II – Porez na imovinu, u članu 10. stav (1), tačke 11, 12, 13. i 14. se brišu.

Član 3.

U poglavlju 11 – Porez na imovinu, u članu 12. stav (4) se mijenja i glasi:

- (4) “Pravno i fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik automata za igre na sreću i stolova u kasinu, te automata za igre i zabavu dužno je u roku od 30 dana od dana nastanka obaveze, odnosno od dana sticanja imovine ili od dana početka korištenja imovine

podnijeti poresku prijavu Poreznoj upravi, odnosno poreskoj ispostavi nadležnoj za općinu na čijoj teritoriji se nalaze ti bankomati, terminali, automati, kompjuteri i uređaji, odnosno stolovi.”

Član 4.

U poglavlju II – Porez na imovinu, u članu 13. stav (2) se mijenja i glasi:

- (2) “Organi koji su nadležni za vođenje zemljišnih knjiga i za obavljanje poslova katastra nekretnina, odnosno organi koji raspolažu bilo kakvom evidencijom nekretnina, dužni su bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana Poreznoj upravi dostaviti sve podatke o nekretninama, što podrazumijeva i podatke o stanju nekretnina kao i vlasnicima istih.”

Član 5.

U poglavlju II – Porez na imovinu, u članu 15. u stavu (1) tačka b) se mijenja i glasi:

- b) za pokretnu imovinu obuhvaćenu članom 10. stav I. tačke 7, 8, 9. i 10. prema mjestu gdje se imovina nalazi.”

Član 6.

Postupak naplate poreza za imovinu za koju je prije stupanja na snagu ovog Zakona pokrenut postupak razreza poreza okončat će se u skladu sa odredbama koje su bile na snazi u trenutku podnošenja prijave za razrez poreza, dok će se za svu drugu imovinu postupak provoditi u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Za imovinu za koju prijava nije

podnesena do stupanja na snagu ovog Zakona prijava će se podnijeti u skladu sa članom 12. stav (5) Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon.

Član 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine.

Broj:01-02-732/22 PREDSEDavajući
30.12.2022.godine SKUPŠTINE
Goražde Muradif Kanlić,s.r.

1202

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, člana 23. tačka i) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i člana 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:102/14, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25/22), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 1. redovnoj sjednici, održanoj 30. decembra 2022.g., **d o n o s i:**

ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD OD 01.01. do 31.03.2023. GODINE

Član 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje iznos privremenog finansiranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period

januar-mart 2023. godine do donošenja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023. godinu.

Član 2.

Privremeno finansiranje potreba Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 10.030.627,00 KM.

Privremeno finansiranje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz člana 1. ove Odluke izvršavat će se u skladu sa prioritetima utvrđenim u članu 23. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 12/21).

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese budžet.

Budžetski korisnici ne smiju povećavati broj uposlenih u odnosu na stanje 31. decembra prethodne godine, te ne mogu započinjati nove ili proširene programe dok se ne odobri Budžet za 2023. godinu.

Član 3.

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.03. 2023. godine sastoji se od: